

2021 LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA– KGWEDITHARO 4: ENGLISH PUO TLALELETSO YANTLHA: MOPHATO 1

Kgweditharo 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10																																																																																											
Dithitokgang tse di tshitshintswe ng	Tharabololo ya bothata	Tharabololo ya bothata	Kgolo le phetogo	Kgolo le phetogo	Ditiragalo tse di fetileng	Ditiragalo tse di fetileng	Monate wa bonetetsi	Monate wa bonetetsi	TSHOSOBANYO LE POELETSO	TSHOSOBANYO LE POELETSO																																																																																											
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	<p style="text-align: center;">Go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simolola ka di ditumediso • Pina/merumo • Dipotso tse di bulegileng (question with no wrong answer) • Tlotlofoko le mafoko a go leba 																																																																																																				
Diteng, Dikgopolo/Dikgono	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Greeting																																																																																											
Dipina/ Raeme	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bothata bongwe le bongwe bona le tharabololo</td> <td>Baya monwana mo moweng</td> </tr> <tr> <td>Tse dikgolo le tse dinnye go na le tharabololo!</td> <td>Phutholola mabogo kwa thoko o be oa kopanya gape</td> </tr> <tr> <td>Re rarabolola bothata letsatsi le letsatsi</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>O rarabolotse bothata bofe gompieno</td> <td>Leba tsala ya gago</td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Bothata bongwe le bongwe bona le tharabololo	Baya monwana mo moweng	Tse dikgolo le tse dinnye go na le tharabololo!	Phutholola mabogo kwa thoko o be oa kopanya gape	Re rarabolola bothata letsatsi le letsatsi	--	O rarabolotse bothata bofe gompieno	Leba tsala ya gago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ga gona le bothata tsamaya..</td> <td>Dumedisa ka monwana mo moweng</td> </tr> <tr> <td>Batla thuso go mongwe le eme a bue sengwe</td> <td>Baya letsogo mo molomong</td> </tr> <tr> <td>Morutabana, koko, le ntatemogolo</td> <td>Supa morutabana</td> </tr> <tr> <td>Botlhe ba bothale bat la go thusa</td> <td>Baya maboga fa thoko ga mmeler</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dira gore potso e tsamaisane le</p>	Lyrics	Actions	Ga gona le bothata tsamaya..	Dumedisa ka monwana mo moweng	Batla thuso go mongwe le eme a bue sengwe	Baya letsogo mo molomong	Morutabana, koko, le ntatemogolo	Supa morutabana	Botlhe ba bothale bat la go thusa	Baya maboga fa thoko ga mmeler	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Letsatsi le letsatsi re a gola</td> <td>Opa diatla gabedi</td> </tr> <tr> <td>Re a gola re a fetoga</td> <td>Opa diatla gabedi</td> </tr> <tr> <td>O le moleele o le mokhutshwane</td> <td>Inama</td> </tr> <tr> <td>Kgotsa o moleele go ba feta</td> <td>Ema ka menwana ya maoto</td> </tr> <tr> <td>Rotlhe re a gola e bile re a fetoga</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Tune: If you're happy and you know it)</p> <p>Dira gore potso e tsamaisane le</p>	Lyrics	Actions	Letsatsi le letsatsi re a gola	Opa diatla gabedi	Re a gola re a fetoga	Opa diatla gabedi	O le moleele o le mokhutshwane	Inama	Kgotsa o moleele go ba feta	Ema ka menwana ya maoto	Rotlhe re a gola e bile re a fetoga		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Re a gola</td> <td>Ema ka menwana ya maoto o phutholole mabogo mo moeng</td> </tr> <tr> <td>Ke bophelo</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Diaparo tsa bonnye</td> <td>Dira o kare o a apara</td> </tr> <tr> <td>Ga di ntekane</td> <td>Dumedisa ka monwana mo moweng</td> </tr> <tr> <td>Re a gola re a fetoga</td> <td>Opa diatla gabedi</td> </tr> <tr> <td>Gore re tokafale ka mekgwa/ntlha yotlhe/tso tle</td> <td>Kgononope kwa godimo o tshikinye seatla</td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Re a gola	Ema ka menwana ya maoto o phutholole mabogo mo moeng	Ke bophelo	--	Diaparo tsa bonnye	Dira o kare o a apara	Ga di ntekane	Dumedisa ka monwana mo moweng	Re a gola re a fetoga	Opa diatla gabedi	Gore re tokafale ka mekgwa/ntlha yotlhe/tso tle	Kgononope kwa godimo o tshikinye seatla	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O itse eng ka ditiragalo tse di fetileng?</td> <td>Tsholelets a magetla kwa godimo</td> </tr> <tr> <td>Dilo tse di fetileng bogologolo</td> <td>Dirisa monwana wa kgononope go supa kwa morago.</td> </tr> <tr> <td>O itse eng ka ditiragalo tse di fetileng?</td> <td>Tsholelets a magetla kwa godimo</td> </tr> <tr> <td>Lefatshe le fetogile</td> <td>Dumela ka tlhogo</td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	O itse eng ka ditiragalo tse di fetileng?	Tsholelets a magetla kwa godimo	Dilo tse di fetileng bogologolo	Dirisa monwana wa kgononope go supa kwa morago.	O itse eng ka ditiragalo tse di fetileng?	Tsholelets a magetla kwa godimo	Lefatshe le fetogile	Dumela ka tlhogo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla</td> <td>Opa diatla gabedi</td> </tr> <tr> <td>Fa o itse ditiragalo tsa lapa la eno</td> <td>Opa diatla gabedi</td> </tr> <tr> <td>Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dilo dingwe e ka se nne dikgagamatso</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla</td> <td>Opa diatla gabedi</td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla	Opa diatla gabedi	Fa o itse ditiragalo tsa lapa la eno	Opa diatla gabedi	Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla	-	Dilo dingwe e ka se nne dikgagamatso	-	Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla	Opa diatla gabedi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ke rata bonetsi</td> <td>Hug yourself</td> </tr> <tr> <td>Ke ithuta se seswa</td> <td>Dira o kare o tshameka ka maboga a gago</td> </tr> <tr> <td>Ke rata bonetsi</td> <td>Hug yourself</td> </tr> <tr> <td>Ao! Wena?</td> <td>Supa tsala ya gago</td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke ithuta se seswa	Dira o kare o tshameka ka maboga a gago	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ao! Wena?	Supa tsala ya gago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>,Bohidu, mmala wa namune , Serolwana, Botala ba tlhaga le ba legodimo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Indigo, and you know, there is vio-let too!</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ke molalatladi ! Ke molalatladi !</td> <td>Taka molalatladi mo moweng</td> </tr> <tr> <td>Molalatladi o montle mo loaping</td> <td>Lebelela loapi</td> </tr> <tr> <td>Ke molalatladi ! Ke molalatladi !</td> <td>Taka molalatladi mo moweng</td> </tr> <tr> <td>Molalatladi o montle mo loaping</td> <td>Leba kwa marung</td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	,Bohidu, mmala wa namune , Serolwana, Botala ba tlhaga le ba legodimo	-	Indigo, and you know, there is vio-let too!	-	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Taka molalatladi mo moweng	Molalatladi o montle mo loaping	Lebelela loapi	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Taka molalatladi mo moweng	Molalatladi o montle mo loaping	Leba kwa marung	Boeletsa dipina tsothe le di raeme tse di rutilweng mo kotareng
Lyrics	Actions																																																																																																				
Bothata bongwe le bongwe bona le tharabololo	Baya monwana mo moweng																																																																																																				
Tse dikgolo le tse dinnye go na le tharabololo!	Phutholola mabogo kwa thoko o be oa kopanya gape																																																																																																				
Re rarabolola bothata letsatsi le letsatsi	--																																																																																																				
O rarabolotse bothata bofe gompieno	Leba tsala ya gago																																																																																																				
Lyrics	Actions																																																																																																				
Ga gona le bothata tsamaya..	Dumedisa ka monwana mo moweng																																																																																																				
Batla thuso go mongwe le eme a bue sengwe	Baya letsogo mo molomong																																																																																																				
Morutabana, koko, le ntatemogolo	Supa morutabana																																																																																																				
Botlhe ba bothale bat la go thusa	Baya maboga fa thoko ga mmeler																																																																																																				
Lyrics	Actions																																																																																																				
Letsatsi le letsatsi re a gola	Opa diatla gabedi																																																																																																				
Re a gola re a fetoga	Opa diatla gabedi																																																																																																				
O le moleele o le mokhutshwane	Inama																																																																																																				
Kgotsa o moleele go ba feta	Ema ka menwana ya maoto																																																																																																				
Rotlhe re a gola e bile re a fetoga																																																																																																					
Lyrics	Actions																																																																																																				
Re a gola	Ema ka menwana ya maoto o phutholole mabogo mo moeng																																																																																																				
Ke bophelo	--																																																																																																				
Diaparo tsa bonnye	Dira o kare o a apara																																																																																																				
Ga di ntekane	Dumedisa ka monwana mo moweng																																																																																																				
Re a gola re a fetoga	Opa diatla gabedi																																																																																																				
Gore re tokafale ka mekgwa/ntlha yotlhe/tso tle	Kgononope kwa godimo o tshikinye seatla																																																																																																				
Lyrics	Actions																																																																																																				
O itse eng ka ditiragalo tse di fetileng?	Tsholelets a magetla kwa godimo																																																																																																				
Dilo tse di fetileng bogologolo	Dirisa monwana wa kgononope go supa kwa morago.																																																																																																				
O itse eng ka ditiragalo tse di fetileng?	Tsholelets a magetla kwa godimo																																																																																																				
Lefatshe le fetogile	Dumela ka tlhogo																																																																																																				
Lyrics	Actions																																																																																																				
Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla	Opa diatla gabedi																																																																																																				
Fa o itse ditiragalo tsa lapa la eno	Opa diatla gabedi																																																																																																				
Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla	-																																																																																																				
Dilo dingwe e ka se nne dikgagamatso	-																																																																																																				
Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla	Opa diatla gabedi																																																																																																				
Lyrics	Actions																																																																																																				
Ke rata bonetsi	Hug yourself																																																																																																				
Ke ithuta se seswa	Dira o kare o tshameka ka maboga a gago																																																																																																				
Ke rata bonetsi	Hug yourself																																																																																																				
Ao! Wena?	Supa tsala ya gago																																																																																																				
Lyrics	Actions																																																																																																				
,Bohidu, mmala wa namune , Serolwana, Botala ba tlhaga le ba legodimo	-																																																																																																				
Indigo, and you know, there is vio-let too!	-																																																																																																				
Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Taka molalatladi mo moweng																																																																																																				
Molalatladi o montle mo loaping	Lebelela loapi																																																																																																				
Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Taka molalatladi mo moweng																																																																																																				
Molalatladi o montle mo loaping	Leba kwa marung																																																																																																				

Kgweditharo 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10		
<p>Potso ya letsatsi</p>	<p>Dira gore potso e tsamaisane le tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke.</p> <p><u>Sekao:</u> A o kile wa rarabolola bothata gompiano?</p> <p>O ka botsa dipotso go tswa mo puiso kopanelong.</p>	<p>tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke</p> <p><u>Sekao.</u> Ke mang yo o bothale?</p> <p>O ka botsa dipotso go tswa mo puiso kopanelong.</p>	<p>tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke</p> <p><u>Sekao:</u> Ke eng se o kgonang go se dira jaanong se o neng o sa se kgone o le lesea?</p> <p>(Karabo e simolole ka: ' ke kgona ...)</p>	<p>Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke</p> <p>sekao. Ke setlha se fe se o se ratang thata?</p> <p>O ka botsa dipotso go tswa mo puiso kopanelong.</p>	<p>Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke</p> <p>Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke</p> <p>O ka botsa dipotso go tswa mo puiso kopanelong.</p>	<table border="1" data-bbox="1605 300 1840 514"> <tr> <td data-bbox="1605 300 1736 514"></td> <td data-bbox="1736 300 1840 514">Opa diatla gabedi</td> </tr> </table> <p>Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke</p> <p>O ka botsa dipotso go tswa mo puiso kopanelong.</p>		Opa diatla gabedi	<p>Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke</p> <p>O ka botsa dipotso go tswa mo puiso kopanelong.</p>	<p>Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke</p> <p>O ka botsa dipotso go tswa mo puiso kopanelong.</p>		
	Opa diatla gabedi											
<p>Tlotlofoko e tshitshintsweng</p> <p>Tlotlofoko e tla ikaega ka setlhogo (Ruta mafoko a 4 ka letsatsi)</p>	<p>Bothata, rarabolola, kakanyo, rarabolola, latlhegelwa, reka, menwana, botaki, motaki, leba, mathhare Leka, akanya, bottolo, nagana</p>	<p>bothale, sega, legong, setlhare, ngangisano, halofo, boloka, komano, moriti, modi</p>	<p>Botlhokwa, lela, boitumelo, maikutlo, basimane, ngwana, basetsana, fetola, basimane, banna,</p>	<p>Ditlha. Selemo. Mariga. Dikgakologo. Letlhabula. Gola. Legodu. Lesedi. Bogodu. Lwana. utswa Bokhutswane. Apara. Apola. Ntekana. ngwaga</p>	<p>Boagisani. Tidimalo. Senya. Thuba. Tsamaya. Gopola. Lebala. Nako e tlan. Nako e fetileng. Gatelela. Legae. Moagisane. KerekePonelopele. Sinagoge</p>	<p>Ramadan. Dikuku. Dibisikiti. Ditso, tlala, go itima dijo (fasting) Neelana, Tshokolo, nkoko, ntatemogolo Galalela, hema ka thata</p>	<p>Rarabolola, Bonetetsibolwetse, kokwana tlhoko, nalete, Leka, mmele, Bonetetsi, Bonnye, Bogolo, Diteko, kotsi, Sireletsa</p>	<p>loapi, pula, Mebala, marang, letsatsi, Bonetetsi, marothodi, Dipatlisiso, Mola wa godimo, phatsima, Dithungthung, khomputara, tlhagelela, tikela</p>	<p>Poeletso ya Tlhatlhobo</p> <p>Tiragatso ya molomo: O tshameka motshameko wa puo-dithamalakwane</p> <p>Kena le maoto a mabedi, diphuka le molomo. Ke nna mang?</p> <p>Ke kgolokwe, ke mohibidu kgotsa motala. Ke bonwa mo setlhareng, ga o ntlhafuna ke dira modumo mo ganong. Ke nna mang?</p> <p>Dirisa di tshwantsho go thusa bana go tlhalosa setshwantsho</p>			
<p>Mafoko a go leba</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso</p>	<p>Poeletso</p>			
<p>Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo</p>	<ul style="list-style-type: none"> O simolola go tlhabolola tlotlofoko ya puo ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang / ditlhogo jaaka "Dilo tse ke kgonang go di dira " • O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, a dirisa dipolelwana, sk. 'Salang sentle. Ke tla le bona mo nakong e sa fediseng pelo.' • O dira dikopo tse di bonolo, sk. 'Ke kopa metsi' • O supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana, sk. 'A ko o mpontshe nonyane'. • O neela maina a dilo go tswa mo setshwantshong kgotsa mo phaposiborutelo go ya ka tsibogo ya dipotso tsa morutabana, sk. 'Ke eng se? Ke hutshe,' Ke nonyane. • O tsibogela ka namana ditaelo tsa molomo tse di bonolo, sk. 'O thala setshwantsho sa nonyane, thala diphuka, thala maoto a mabedi, thala tlhogo, thala matlho, thala molomo.' • O tsibogela dipotso tse di bonolo tse di bodiwang ke morutabana, sk. 'A o ka tlola?' 'A ko o mpontshe' • O tlhaloganya le go dirisa dipopego tsa puo mo bokaong jwa tsona, sk. 'kgona'ke kgona go tlola, ke kgona go tshwara menwana ya me ya maoto. • O supa motho, phologolo 											

Kgweditharo 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10
	kgotsa selo go tswa mo tlhalosong e e bonolo, sk. Ke na le maoto a le mabedi, diphuka le molomo, nka fofa. Ke nna mang? • O opela dipina tse di bonolo a di diragatsa, sk. 'Ke kgona go fofa' • O tsena mo gare ga raeme ya tiragatso, a diragatsa, sk. 'Nka tlhapa meno a me'. • O tshameka motshameko wa puo, sk. motshameko wa ketane - morutwana o simolola a re ke kgona go tlola, O ka dira eng? Morutwana yo o latelang o tshwanetse go araba le go botsa morutwana yo latelang "A o kgona go dira jalo? Barutwana botlhe ba nna le tšhono ya go tshameka.									

Kgweditharo ya 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	PUISO Mo mophatong wa 1 go dirwa puiso -Tlhakanelo fela.									
Diteng/ Dikgopolo Dikgono	Pele ga puiso – Ba akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Make inferences Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences Morago ga puiso (Bana ba diragatsa kgang.)	Pele ga puiso – Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Make evaluations (evaluate what is read and be able to justify the evaluation). Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences Morago ga puiso (Bana ba diragatsa kgang.)	Pele ga puiso activity – Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Make connections (to own frame of reference) Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Dira di kgolaganyo Morago ga puiso (Baithuti ba tlotla/ ba diragatsa kgang.)	Pele ga puiso Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Visualise Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Visualise Morago ga puiso (Baithuti ba tlotla kgang)	Pele ga puiso - Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Search the text (finding simple details) Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences Morago ga puiso (Bana ba tlotla/diragatsa kgang)	Pele ga puiso Puiso ya ntlha – Make connections Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Dira di kgolaganyo Morago ga puiso activity (Learners recount/act out the story.)	Pele ga puiso activity - Predict Puiso ya ntlha – Make evaluations Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make evaluations Morago ga puiso Tlhatlhubo e tlhomameng: Baithuti ba araba dipotso go tswa mo kgannyeng.	Pele ga puiso activity - Predict Puiso ya ntlha – Make inferences Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences Morago ga puiso (Barutwana ba tlotla kgang.)	Pele ga puiso activity - Predict Puiso ya ntlha – Make inferences Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences Morago ga puiso (Barutwana ba tlotla kgang)	



Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> • O lemoga mangwe a mafoko a a tlwaelegileng mo tikologong ya bona ya letsatsi le letsatsi. sk. matshwao a tsela, matshwao a mabenkele, maina a di papatso jaaka, Toyota, Joko, Omo, Tleliniki. • Tihabolola tshimololo ya kitso ya puisokwalo, sk. kgopolo ya mokwalo go ya ka tirwana ya go Puisokopanelo.. • Supa dilo mo ditshwantshong, sk. 'mpontshe rremogolo', 'Supa ntšwa'. • Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho, sk. 'Hutsho e kae?' • O ithuta tlotlofoko nngwe ya molomo, sk. mme, katse, rre, nkgonne, diaparo, jj.. • Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang. • O diragatsa kgang a dirisa mmuisano • O thala setshwantsho a be a bona kakanyokgolo mo kgannyeng 								

Kweditharo ya 4 Malatsi a le 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	MEDUMO PUO									
Diteng/Dikgopolo /Dikgono	.Boeletsa medumo e e rutilweng mo Kgweditharong ya 3 Pharologantsho ya medumo Mafoko a rumisanang O opa diatla mo dinokong tsa mafoko: Leina la gagwe le a balekane.	Boeletsa medumo e e rutilweng mo Kgweditharong ya 3 Pharologantsho ya medumo O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a kgang	Boeletsa medumo e e rutilweng mo Kgweditharong ya 3 Pharologantsho ya medumo	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko.	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharologantsho ya medumo O opa diatla mo dinokong tsa mafoko Mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharologantsho ya medumo Mafoko a rumisanang O opa diatla mo dinokong tsa mafoko Mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Go tloga ka beke ya 1-6. Pharologantsho ya medumo wa ntlha Lemoga bontsi jwa mafoko ka go a utlwa (nonyane - dinonyane)	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharologantsho ya medumo wa ntlha Boeletsa bontsi Tlhatlhobo e e tlhomameng: O opa diatla mo dinokong tsa mafoko : Mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharologantsho ya medumo wa ntlha Mafoko a rumisanang Boeletsa bontsi	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko
Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng, sk. 'ba-na', 'pa-na-na' • Ka thuso ya morutabana o supa mangwe a mafoko a a rumisanang mo kgang, dipina le diraeme. • O simolola go lemoga tshimololo ya medumo e e farologaneng mo mafokong, sk. 'b', mo go 'bana', le 'a' mo go 'apole'. • Lemoga bontsi jwa mafoko ka go a utlwa (nonyane - dinonyane) 									
Letlha la go konosetsa										
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	Go kwala Morutabana o diragatsa go kwala pele.....									

Core Concepts, Skills and Values	Foreimi ya go kwala: Ga ka kgona go bona ... Ke be ke ...	Foreimi ya go kwala: Ke tihokile thuso ya o nthusitse go raraboloa bothata.	Foreimi ya go kwala: Ke ikutlwa ke itumetse ke golosegile ga ke ...	Foreimi ya go kwala: Ne ke apara... Jaanong se Jaanong di.....	Foreimi ya go kwala: 1. Ke itse... 2. Ke itse...	Foreimi ya go kwala: Setso sa rona ke... Moetlo o dira gore ke ikutlwe ke le...	Foreimi ya go kwala: Ke batla go tlhama ... Ke batla e ...	Foreimi ya go kwala: Ke na le phisego ya go batla go itse: 1. 2.	Foreimi ya go kwala: kwala lenaane le le bonolo ka setlhogo	Foreimi ya go kwala: Ka malatsi a boikhutso, ke tlike go Taka setshwantsho
Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> • Ka thuso ya morutabana o kwala dintlhatlhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng • • Ka thuso ya morutabana o kwala manaane a a bonolo ka ga ditlhogo, sk. 'Dilo tse di kgonang go fofa: nonyane/ serurubele/ notshe jj. 									
Letlha la go konosetsa										
Extension activities	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 28, 29 Taka setshwantsho sa bothatha bo o batlang go bo rarabolola Taka setshwantsho sa tharabololo ya bothata	Buka tiro yaDBE 2 Ditsebe 30, 31, 32 Botsa tsala ka bothatha bo a kileng a bo rarabolola	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 35, 36, 37 Taka setshwantsho sa kgolo ya gago	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 37, 38, 39, 40.	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 41, 42, 43 – 44 Taka setshwantsho sa ba lelapa la gago	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 46, 47, 48 Taka setshwantsho sa ba lelapa ba dira se se kgethegileng.	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe: 50, 51-53, 54-55. Taka setshwantsho sa maitemogelo a bonetetsi	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe: 60-62, 63-64, 65, 67-68	Dira di tirwana mo buka tirong ya DBE	
Seo barutabana ba ntsen ba se itse	.Barutwana ba itse setlhogo sengwe le sengwe se se rutiwang									
Didiriswa(other than textbook) to enhance learning	Buka kgolo Ditsekedimisi Ditshwantsho Phousetara Dibuka tsa puiso Buka tiro ya DBE 2									
Assessment for learning (ITlhatlhobo e e sa tlhomamang)	<ul style="list-style-type: none"> • Mokwalokopanelo (bogolo jwa nako - gangwe mo bekeng) • Mokwalo wa pele wa Puotlaleletso ya Ntlha o tshwanetswe wa tshegetswe ke morutabana 									

TLHATLHOBO: KGWEDITHARO 4

LENAANE LA TLHATLHOBO:

Dikgono tsa Puo	Ke dikgono dife tse di tlhatlhibang	Mokgwa wa tlhatlhoba	Sediriswa sa go tlhatlhoba	Maduo (Suggestion)	Letlha la go tlhatlhoba	Letlha la go fetsa Tlhatlhobo
Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> • Itlhagise ka ditsela tse di bonolo ka go dirisa dipolelwana tse dikhutshwane, sekao. 'Nka kwala leina la me 	Temogo le Tiro ya molomo	Ruburiki	7	Beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> • Itlhagise ka ditsela tse di bonolo ka go dirisa dipolelwana tse dikhutshwane • O supa go tlhologanya motheo wa tlotlofoko ya molomo ka go supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong 		Lenaane netefatso	n/a		
<p>Dintlha go morutabana <i>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.</i></p>						
Medumopuo	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga bontsi jwa mafoko ka go utlwa (nonyane - dinonyane) 	Temogo le Tiro ya molomo	Ruburiki	7	Beke ya 9	
Tiro ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> • O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng, sk. 'ba-na', 'pa-na-na' • • Lemoga bontsi jwa mafoko ka go a utlwa (nonyane - dinonyane) 		Lenaane netefatso	n/a		
<p>Dintlha go morutabana <i>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo. Dikgono tsa motlotlo tsa medumopuo di tlaa elwatlhoko le go tlhatlhibiwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bongwe go ya ka fo go tshwanetseng o dirisa lenaneo la dipotsolotso le rubiriki tse di neetsweng. Mo SASAMS, o tla nna fela le leduo le lengwe (Motlotlo wa Medumopuo).</i></p>						
Puiso	<ul style="list-style-type: none"> • O araba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka ga kgang kgotsa sethangwa se se nang le nnete 	Temogo le Tiro ya molomo	Ruburiki	7	Beke ya 9	
Tiro ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> • O supa motho, phologolo kgotsa selo go tswa mo setshwantshong sa bukakgolo/ phousetara • • O araba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka ga kgang • • O thala setshwantsho se se nang le kakanyokgolo ya kgang kgotsa sethangwa se se nang le nnete 		Lenaane netefatso	n/a		
<p>Dintlha go morutabana <i>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo mo dithutong tsa Puotlaleletso. Barutwana ba tlaa elwatlhoko le go tlhatlhibiwa bokgoni jwa tshimololo ya kitso ya puiso ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bobedi o dirisa rubiriki e e neetsweng. Lenaneo la dipotsolotso leo le neetsweng le tlaa dirisiwa go rekota go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o tla nna fela le leduo le lengwe la karolo ya puiso ya motlotlo</i></p>						
Go kwala	<ul style="list-style-type: none"> • O kopolola dintlhatlhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng • O kwala lenaane le le bonolo le le nang le setlhogo 	Go kwala	Buka ya tiro	n/a	Beke ya 9	
<p>Dintlha go morutabana <i>Dikgono tsa go kwala di elwetlhoko ka nako ya dithuto tsa puisokopanelo. Ka beke ya 9 o tshwanetse wa be o feditse go tlatsa lenaneo la dipotsolotso go ya ka go ela tlhoko barutwana. Ga gona tirwana e e tlhomameng ya go kwala mo kgweditharong ya 2 ka jalo maduo ga a rekotiwe mo go SASAMS.</i></p>						
<p>Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go bontsha maemo 1 -7 mo karateng ya pegelo.</p>						



TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: LENAANE NETEFATSO

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO		PUIISO			GO KWALA		DITSHWAELO
Dirisa matshwao x or ✓	O tsibogela dipotso tse di bonolo, sk. 'A o ka kgona go kwala leina la gago?	Itlhagise ka ditsela tse di bonolo	O supa motho, phologolo kgotsa selo go tswa mo thalolong ya molomo e e bonol	O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng,	bontsi jwa mafoko ka go a utlwa Lemoga	O araba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka	O thala setshwantsho se se nang le kakanyokgolo ya kangang kgotsa	O supa motho, phologolo kgotsa selo go tsw O kopolola	O kwala lenaane le le bonolo le le nang le setlhogo	O kopolola dinthathaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng	
MAINA A BAITHUTI											

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: PAPETLANA YA MADUO

	GO REETSA LE GO BUA	MEDUMOPUO	PUIISO	DITSHWAELO
	Itlhagise ka ditsela tse di bonolo	O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng	O araba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka ga kangang kgotsa sethangwa se se nang le nnete	
LETLHA				
MADUO	7	7	7	
MAINA A BAITHUTI				
1				
2				
3				
4				
5				

RUBRIC EXAMPLES:

GO REETSA LE GO BUA				
MAIKAELELO	Itlhagise ka ditsela tse di bonolo.			
IMPLEMENTATION	Beke ya 7 - 8 Oral: Dipotso tsa letsatsi.			
TIRWANA 1	Maemo 1	Maemo 2	Maemo 3	Maemo 4
MADUO	1-2	3-4	5-6	7
Ask the learner to recount part of his or her best big book story.	Moithuti o bontsha ketsaetsego ka go tlotla dintlha di le 1-2 tsa kang. O dirisa tlotlofoko e nnye	Moithuti o kgona go tlotla ka dintlha di le 2-3 ka kang. O dirisa tlotlofoko e riling.	Moithuti o kgona go tlotla ka dintlha di le 3 ka kang. O dirisa dipolelo tse di khutshwane. O na le tlotlofoko e bonalang/amogelesegang ya kang.	Moithuti o kgona go tlotla ka dintlha di le 4 ka kang. O dirisa dipolelo tse di feletseng. O na le tlotlofoko e ntsi ya kang.

PUIISO & MEDUMOPUO				
MAIKAELELO	<ol style="list-style-type: none"> O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a twaelegileng. O tsibogela dipotso tse di bonolo, sk. 'A o ka kgona go kwala leina la gago?' 			
TIRAGATSO	<ol style="list-style-type: none"> Dibeke 7 - 8 Puiso kopanelo Dibeke 7 - 8 Medumopuo 			
TIRWANA 1: MEDUMOPUO	Maemo 1	Maemo 2	Maemo 3	Maemo 4
MADUO	1-2	3-4	5-6	7
Barutwana ba opa diatla mo dinokong tsa mafoko a le 2-3 a a twaelegileng	Ga a kgone go opa diatla mo dinokong kwantle ga go thusiwa ke morutabana .O opa diatla ka fo go fosagetseng.	O kgona go opa diatla sentle mo mafokong a le 1-2 O palelwa ke lefoko la noko e le nngwe	Moithuti o kgona go opa diatla sentle mo mafokong a 2-3 fela	Moithuti o kgona go opa diatla mo dinokong tsa mafoko otlhe a neetsweng
TIRWANA 1: PUIISO	Maemo 1	Maemo 2	Maemo 3	Maemo 4
MADUO	1-2	3-4	5-6	7
Botsa dipotso tse 5 ka kang ya Puiso kopanelo. Baithuti ga ba tlhatlhabiwe ka letsatsi le le lengwe ka tlhatlhobo ya molomo–Tlhatlhoba bana mo dibekeng tse pedi.Baithuti ba ka fiwa papetlana ya tiro ya ditshwantsho tse di tsamaelanang le kang. Bana ba sekeletsa dikarabo/ditshwantsho tse di maleba go ya ka dipotso tsa morutabanas.	Moithuti o araba potso e le 1 ka thuso ya morutabana	Moithuti o araba dipotso tse 2 go tswa go tse 5	Moithuti o araba dipotso di le 3 – 4 go tswa go tse 5 .	Moithuti o kgonne go araba dipotso tsothle tse 5 ka matsetseseleko a sa ikobonye